


THULAGANYO YA GO RUTA MOPHATO 6 2021-2023



MOPHATO 6 KWGEDITHARO 1				
	Go Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 1 BEKE 1	<p>Reetsa le go bua kgang go tswa mo athikeleng e e amanang le Covid 19</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong / faele ya morutabana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa kgang e e ikaegileng ka Covid 19 • Bua ditiragalo gape ka tatelano o dirisa pakaphethi 	<p>Buisa kgang e e ikaegileng ka Covid 19 go tswa mo Athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa gore ba tlhaloganye se ba se buisang: go okola, go latihela matlho, ponelopele. • Buisana ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng. • Buisanang ka setlhogo le maitshetlego (lefelokgang) • Senola/Bontsha maikutlo a gago ka setlhangwa. • Dirisa thanodi. <p>Tekatlhaloganyo ya theetso/puiso ka setlhangwa</p> <p>Ikatiso ya puiso Practises reading</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo ka go poeleta sentle, ka thelelo le bokao le go tlhaloganya. 	<p>Kwala bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha diteng tse di maleba mabapi le setlhogo • Tlhophha ka maitemogelo Selects from experience • Nnase fapoge mo setlhogong. • Neela lethomeso go dirisiwa ke barutwana ba ba nang le dikgwetho • Dirisa puo, mopeleto le matyshwao a puiso tse di siameng. • Dirisa tlotlofoko e e tsamaelanang le setlhopgo. <p>Rulaganya/Dirisa thanodi ya gago.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa ditsebe ka ditlhaka tsa dialefabete. • Tsenya mafoko a le 5 le bokao jwa ona (sethalo/polelo o dirisa mafoko/bokao jwa mafoko) • Kgotsa tswela go tsenya mafoko mo thanoding e e tlhamilweng. 	<p>Mopeleto le matshwao a puiso.</p> <p>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Agelela mo kitsong ya ditumatlhaka go peleta mafoko s.k aga mafoko go ya medumo le tebego ya yona.</p> <p>Agelela mo mafokong a a tlwaelegileng a dirisiwa ka gale.</p> <p>Kgato ya go dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Go tlhaloganya le go dirisa mefuta e e farologaneng ya maina.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Mafoko a a tswang mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo.</p>
<p>Tekanyetso ya motheo. Go tlhola kitso ya pele ya barutwana go bona gore mekhino e fa kae. Tshedimoseto eno e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng sa dirwa go tswetsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.</p>				

<p>KGWEDITHARO 1 BEKE 2</p>	<p>Reetsa pegelo ya seyalemowa kgotsa ya lokwalodikgang mme le buisane ka ditiragalo tsa ga jaana.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reeletsa dintlha tse di totobetseng go tswa mo mananeong a seyalemowa le thelebišhene. • Supa ka moo puo e e naganelang letlhakoreng le le lengwe e tlhamiwang ka teng. • Botsa dipotso tse di tseneletseng tse di gwetlhang le tse di tlhokang ditlhaloso tsa tlaleletso. • Reeletsa tshedimosetso go tswa mo ditlhangweng tsa molomo tse di farologaneng: dipegelo, o sobokanye dikakanyokgolo. • Tlhama ngangisano e e lekalekanang ya dintlha tse di maleba e bile di gwetlha. • Bontsha kakanyo le go e tshegetsa ka bosupi jo bo utlwalang. • Reetsa ka matlhagatlhaga le ka tshisimologo. •Amogela dikakanyo tse di sa dumelaneng le tsa gago le go tsiboga sentle mo go tlhokegalang. • Buisanang ka ga bonnete jwa tshedimosetso ka go e bapisa le metswedi e mengwe 	<p>Go buisa athikele ya lokwalodikgang go tswa mo faeleng ya metswedi ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso- ponelopele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong • Supa le go buisana ka melaetsa e e ikaeletsweng le e e bofitlha ya setso. • Dirisa ditogamano tse di farologaneng tsa go buisa: go tlodisa matlho, go okola le go bonela pele dintlha tse di totobetseng • Buisanang ka moo molaetsa o ka digelang ka gona. • Buisanang ka moo ditogamaano tsa bakwadi, barulaganyi ba dikhathunu le batsayaditshwantsho ba neelang lefatshe selebego se se rileng ka teng. •Tlhama le go tlhalosa dipholo le bokhutlo jo boelediawang/itlhophelwang. •Nna le boikakanyetsi le go neela kgetho fa go rarabololwa bothata. 	<p>Go kwala athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditlhogo, mola, temana ya matseno le go araba dipotso tsa Mang? Eng? Kae? Leng? le Goreng?/Jang? mo athikeleng. •Kwala polelo e e leng setlhogo, e e tsenyeletsang tshedimosetso e e maleba go rulaganya temana e e lomaganeng. • Tlhopha, arologanya le go kgobokanya mmogo tshedimosetso e e maleba go tswa mo Metswedeng e e farologaneng. • Letlhomeso, setlhangwa sa ntlha le tlhagiso e e neelwang. • Boeletsa le go lekola bokwadi le tiro ya boitlhamedi • Kwala ka mokwalo o o bonalang o le phepa. <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maina (mefuta ya maina go tloga beka 3-4): mainagotlhele mainakgopolo • Maemedi (maemeditho le maemeditota) <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sediri – thuanyisediri le lediri, • Polelonolo (pakafetileng, pakajaanong, pakatlang} <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya thanodi,</p> <p>Matshwao a puiso:khutlo, phegelwana, phegelo, khutlokhutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso.</p>
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>KGWEDITHARO 1 BEKE 3-4</p>	<p>Go Reetsa le go buisana ka dinaane, sk, kinane/noolwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele •Gakologelwa ditiragalo ka tatelano e e siameng o dirisa paka e e siameng. • Tirisano mmogo e e amogelesegang ka nako ya dipuisano tsa ditlhopho. • Supa ka moo puo e e naganelang letlhakore le le lengwe e tlhamiwang ka gona le mokgwa o e amang moreetsi ka gona. • Buisanang ka baanelwa , kgotlhang le maitshetlego (lefelokgang le nako) •Buisanang ka melaetsa mo setlhangweng. •Akanya ka meetlo ya setso e e tlwaelegileng, boleng le ditumelo. • Akanya ka kgogakogano magareng ga tshiamo le bosula. 	<p>Go buisa dinaane, sk. Kinane/noolwane go tswa mo bukeng ya ditlhangwa kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ditirwana tsa pele ga puiso sk. Ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo kgotsa ditshwantsho • Ditogamaano tsa go buisa: go okola, go tlodisa matlho, ponelopele, go lebelela ditlhangwapono tse di farologaneng, le go kgontsha go di ranola. •Buisana ka diponagalo tsa mainane, sk. Baanelwa le melaetsa. • Tlhalosa tharabololo le tsibogelo ya setlhangwa ka kakaretso. •Tlhama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo ba bo ratang. • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko. • Sobokanya setlhangwa ka dipolelo di le tlhano. 	<p>Go kwala dinaane, sk. Kinane/noolwane go tswa mo bukeng ya ditlhangwa kgotsa mo Faeleng ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwalela maitlhomo a gago, boitlhamedi, go tshameka, a go bopa setshwantsho sa tlhaloganyo. • Leka go ruta thuto e e nang le molaetsa. •Dirisa baanelwa ba ba tsheleng. • Dirisa tlotlofoko e e maleba. • Nagana ka ga setlhogo le go tlhama dikakanyo. • Tlhagisa dikakanyo tse di kgodisang sentle. • Akanya le go thatlhoba tiro ya gago le ya boitlhamedi. • Kwala setlhangwa santlha o lebeletse thitokgang/ntlhagolo le puo le melawana e e maleba ya maitlhomo le baamogedi ba ba rileng. <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanetsotiro/pele ga go kwala •Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matlhaodi (popego, palo, mmala) (masupi le mabadi) <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polelonolo, polelopate • Dipolelo, dipotso, ditaelo) <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe le Malatodi</p>
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO

- **Puissetsogodimo (20 maduo) Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.**

<p>KGWEDITHARO 1 BEKE 5-6</p>	<p>Go Reetsa sethangwa sa tlhotlheletso, sekao, papatso ya seyalemowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Botsa dipotso tse di tlhotlheletsang go akanya o dirisa puo e e maleba. • Supa dikakanyo tse di farologaneng le tsa gago. • Farologanya dikakanyo tse di ganetsanang o bo o neye mabaka. • Tirisano mmogo e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhopha • Aroganya dikgopolo mme o rebole dikakanyo mo ditlhogong tse di gwetlhang ka mokgwa o o rulaganeng le go latelana sentle. • Tlhama ngangisano e e boleng e na le dintlha tse go ka ngangisanwang ka tsona. • Tlhama ponalo/tshwaelo e e ganetsang mme o tshegetska ka lebaka. • Tsepama mo tlhalosong. 	<p>Go buisa sethangwa sa tlhotlheletso go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Motswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo le ka ditshwantsho. • Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso go go kgontsha go tlhaloganya se se buisiwang: go okola, go tlodisa matlho, ponelopele • Supa le go buisana ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo ditlhangweng. • Ranola melaetsa ya mokwadi e e leng ya maikaelelo le e e seng ya maikaelelo. • Supa dikakanyo tse di farologaneng mo ditlhangweng tse di marara thata le go naya kakanyo ya gago e e theetsweng mo bosuping jo bo fitlhelwang mo setlhangweng. • Buisanang ka go sa tshwane ga loago le boleng jwa setso mo ditlhangweng • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko <p>Buisa le go tlhaloganya ditlhangwa tsa tlhotlheletso s k. Papatso le phousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: buisanang ka ditshwantsho • Ranola tshedimosetso • Buisanang ka maikaelelo a setlhangwa. • Buisanang ka puo e e dirisitsweng • Buisanang ka diponagalo tsa sebopego/tlhalogano jaaka mmala le fonto • Buisanang ka sebopego • Bapisa ditlhangwa tse di farologaneng sk. Phousetara le papatso 	<p>Go kwala sethangwa sa tlhotlheletso, sekao, motlotlo/ papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsosolosa tsibogelo ya maikutlo • Dira ditshlofetso • Kgobera/tlhotlheletska baamogedi. • Dira paakanyetsotiro, kwala ditlhangwa tsa ntlha le go boeletska tiro ya gago. • Nagana ka ga setlhogo le go tlhama dikgopolo • Akanya le go tlhatlhoba tiro ya gago le ya boithamede. • Bontsha dikgopolo sentle le ka tatelano • Bontsha go tlhaloganya setaele le rejisetara. • Tlhagisa tiro o tlhokometse bophepha le tlhagiso e e maatlafetseng • Fetisa bokao sentle le ka nepagalo • Kwala polelo ya setlhogo le go akaretsa tshedimosetso e e maleba go tlhama temana e e lomaganeng. • Tlhama bokhutlo le go dira dikatlenegiso. • Tlhama le go tlhalosa dipholo le bokhutlo jo o bo batlang. 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makopanyi <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puosebui le puopegelo <p>Bokao jwa mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maele le diane
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA

- Tihamo (20 maduo)
- Tihamo ya Kanelo kgotsa ya Tihaloso
- Ditemana di le 5

E dirwe mo tsamaong ya kgweditharo

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tihagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 1 BEKE 7-8	<p>Reetsa le go buisana ka mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reeletsa go bona kitso mo ditlhangweng tse di farologaneng tsa molomo mo mmuisanong. • Sobokanya dintlhakgolo mme o kwale dintlha tse di kgethegileng • Tsaya karolo ka tsela e e nepagetseng ka nako ya dipuisano tsa setlhopha. • Supa le go buisana ka diponagalo tsa botlhokwa. • Buisanag ka bokao, puo ya mmele ya mmui, diteng, regisetara le tlhopho ya mafoko. • Buisanag ka sebopego sa setlhangwa 	<p>Buisa motshameko o o bonolo kgotsa terama go tswa mo bukakgakololo/faele ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantshong. • Tihalosa morero, poloto, maitshetlego le batsayakarolo • Sobokanya setlhangwa • Buisanang ka ntlha ya mokwadi. • Dirisa thanodi go oketsa tlotlofoko 	<p>Kwala Mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tihagisa batsayakarolo le tshusumetso • Tihoma segalo le modiriso • Tihama kgotsa agelela mo kgotlhang e e leng teng. • Tihagisa setlhangwa santlha go etswe tlhoko dintlha tsa botlhokwa/ko setlhoeng • Supa go tlhaloganya setaele le regisetara. • Akanya ka tiro ya boithlamedi le go lekola bokwadi. • Dirisa dipolelonolo le dipoleltswako tse di farologaneng. 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matlhalosi (mokgwa, nako) <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Matshwao a nopolo,</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya dipolelo (tlhagiso, dipotso, ditaelo) <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi</p>
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 Maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya puiso (20 maduo) • Setshwantshopono (10 maduo) • Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong (20 maduo) 				

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 1 BEKE 9-10	<p>Go reetsa le go buisana ka leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Bontsha maikutlo ka mokgwa wa tshisimogo. • Tirisano mmogo e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhopha. • Tshwaela ka modumo, le ka seabe sa pono jaaka: moribo/morethetho, poeletsomodumo, le dipapiso. • Ranola diteng tsa leboko. • Sobokanya leboko • Buisanang ka moribo/morethetho le morumo • Buisanang ka dipopego tsa leboko tse di farologaneng. • Buisanang ka dipopego tsa maboko 	<p>Buisa leboko le le bonolo go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele ya setlhogo e e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho • Buisetsa kwa godimo o dirisa lebelo le le siameng, kapodiso e e utlwalang sentle, le puiso e e siameng ya dipolelwana • Baakanya mokgwa o setlhangwa se buisiwang ka ona go tshwanela moreetsi. • Bontsha go tthaloganya setlhangwa, le kamano ya sona le botshelo jwa gago. • Supa le go ranola diponagalo tsa ditlhangwa tse di farologaneng tse di kwadilweng kgotsa mefuta ya ditlhangwa, sk. Moribo/morethetho, morumo, mothofatso, tshwantshiso • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko 	<p>Kwala leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa poeletsomodumo, (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo • Dirisa puo e e tlhalosang. • Rulaganya, kwala setlhangwa sa ntlha, boeletsa tiro ya gago, • Dira setlhangwa sa ntlha mme o lemoge thitokgang/ntlhakgolo. • Bontsha go tthaloganya setaele le rejisetara • Akanya le go tlhatlhoba tiro ya gago le tiro ya boithamede. <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matlama • Matlhalosi (mokgwa, nako, felo) <p>Kgato ya go dira dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puopegelo <p>Bokao jwa mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poeletsomodumo (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso.

DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG

<p>Ditiro tsa go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa Reetsa le go Bua • Ditiro tsa go Reetsa le go Bua tse di ikaegileng ka maemo a Covid 19. 	<p>Ditiro tsa go Buisa le go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa puisetsogodimo • Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tshaotsweng mo kgweditharong 	<p>Ditiro tsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa Dpopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tsa dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong tse di farologaneng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1: MOPHATO 6

<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (20 maduo) <p>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo (20 maduo) • Tlhamo ya Tlhaloso /Kanelo (Ditemana di le 5) <p>Mo tsamaong ya kgweditharo</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaologanyo ya puiso (20 maduo) • Setshwantshopono (10 maduo) • Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (20 maduo)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOPHATO 6 KGWEDITHARO 2

DIKGONO	Go Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 2 BEKE 1,2	<p>Go reetsa le go buisana ka setlhangwa sa ditaelo sekai: ditaelo, dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Gopola tsamaiso • Tlhaola diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo • Kwala ditlhogo tse di botlhokwa • Neela ditaelo tse di tthaloganyegang, sekao, o tla dira jang kopi ya mogodungwana (tee) • Kwala dintlha le go diragatsa ditaelo. • Botsa dipotso go batla tlhaloso • Tshwaela ka ga go tthaloganyega ga ditaelo 	<p>Go buisa resipe kgotsa setlhangwa sengwe sa ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranola diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo • Rulaganya ditaelo tse di tthakatlhakaneng • Bontsha go tthaloganya setlhangwa le gore setlhangwa se dirwa jang: Puiso ya lefoko ka lefoko. • Tshwantshanya/ bapisa ditlhangwa tsa diresipe le ditaelo tse pedi tse di farologaneng 	<p>Go kwala setlhangwa sa ditaelo, sekao, o dira jang kopi ya mogodungwana (tee)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala lenaane la didiriswa le ditswaki • Dirisa modirisotaelo • Tlhama foreimi/letlhomeso la go kwala • Dirisa mekgwa ya go kopanya dipolelwana le ya go rulaganya. <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/ pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tthotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maemedi (marui le maemeditho) • Kutu, tlhogo, megatlana <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sediri, sedirwa <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya thanodi</p>

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO: PUISETSOGODIMO (20 MADUO)
Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.

<p>KGWEDITHARO 2 BEKE 3-4</p>	<p>Go reetsa padi Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa dinopolo go tswa mo pading • Reeletsa dintlha tse di kgethegileng/ totobetseng • Supa molaetsa mogolo • Amana le botshelo jwa gago • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng/ totobetseng • Dirisa tshedimotsetso go tswa mo setlhangweng go tsiboga • Buisanang ka boleng jwa tsa loago, tsa setho le tsa setso mo setlhangweng. <p>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refosana go bua • Tsepama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba • Tseletsa dipuisano • Tsibogela dikgopolo tsa ba bangwe ka go di utlwelela le ka tlotlo 	<p>Go buisa padi e khutshwane/patsana Setlhangwa go tswa bukakgakololo kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le go buisana ka dithitokgang/diteng tse di amanang • Supa lego tlhalosa ditiragalo tse dikgolo • Supa le go buisana ka ga ntlhakemo. • Buisanang ka baanelwa • Supa le go buisana ka maikutlo a a bontshiwang. • Amana ditiragalo le baanelwa le botshelo jwa gago. • Go dirisa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng. • Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlomo/maikaelelo le baamogedi/ bareetsi • Supa pharologanyo magareng ga makwalotshelo/dibukatsatsi le dikgangnyana. • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko • Akanya ka ga kgangnyana e o e buisitsweng ka bowena. • Tlotla kgannyana kgotsa dikgopolo/ dikakanyo tse dikgolo ka dipolelo di le 3 go ya go di le 5. • Tlhagisa maikutlo ka ditlhangwa tse di buisitsweng. • Amana le maitemogelo a gago a botshelo • Bapisa/tshwantshanya dibuka/ ditlhangwa tse di buisitsweng. 	<p>Go kwala thadiso ya buka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa foreimi/lethomeso • Pele ga go kwala: reetsa dinopolo go tswa mo pading e e buisitsweng • Tlhopha diteng tse di maleba le maitlomo/maikaelelo <p>dirisa puo le popego e e maleba le setlhangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa kagego e e maleba • Rulaganya diteng tse di kgodisang ka tatelano • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba, go akaretsa dithuanyi tsa sediri le lediri • Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/ pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Madiri (mafeledi, mafetedi) * madiritota le madirimatswa</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polelwanakalaina, polelwanakalatlhaodi, polelwanakalatlhalosi <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya thanodi • Matshwao a puiso (letshwao la tsiboso, letshwao la potso; khutlo • Melawana ya mopeleto)
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIKGONO	Go Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 2 BEKE 5-6	<p>Go reetsa le go buisana ka kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Supa dithithokgang, botsa dipotso, le go amanya dikgopolo le maitemogelo a gago a botshelo • Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang letlhakore e tlhamiwang ka gona. • Buisanang ka ga tsibogelo ya setlhangwa. • Golaganya le botshelo jwa gago • Buisanang ka boleng jwa loago, setho le setso mo ditlhangweng tse di farologaneng le go tshwaela ka mokgwa o di fetisiwang ka teng mo setlhangweng, sekao. Puo e e sekamelang letlhakoreng le le lengwe. • Dirisa bokgoni jwa go tlhagisa, sekao, modumo, lebelo, go ikhutsa/ kgaotso, kemo, puo ya tirisano ya dikarolo tsa mmele, jalo jalo 	<p>Buisa kgang go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana kgotsa podi ya phaposi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka ditlhago le ditshwantsho • Buisetsa kwa godimo le ka setu, o baakanya ditogamaano tsa go buisa go tshwanela maitlhomolele • Buisanang ka boleng jwa loago le setso go tswa mo ditlhangweng. • Ranola le go buisana ka melaetsa. • Bontsha go tlhaganya setlhangwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, maitlhomolele a sona le gore se dira jang. 	<p>Go kwala kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhama baanelwa ba ba dumelesegang • Bontsha kitso ya baanelwa, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), kgotlhang le setlhoa • Rulaganya ditiragalo tse di kgodisang • Tatelano ya dintlha • Tlhagisa dikgopolo tse di kgodisang sentle • Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • madirimathusi • marui <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pakajaanong, pakapheti, pakatlang tsweledi <p>Bokao jwa mafoko: maele</p>

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 4
Setlhangwa sa tirisano (10 maduo)
Se kwalwa pele ga teko

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 2 BEKE 7-8	<p>Go reetsa le go buisana ka setlhangwa sa tshedimisetso, sekao, pegelo ya tsa maemo a bosa</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukaggakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reeletsa dintlha tse di totobetseng. • Buisanang ka mosola wa tshedimisetso • Lomaganya tshedimisetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka ditlamorago tse di kgonagalang mo bathong • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka. • Tsaya karolo mo dipuisanong, le go emelela kakanyo ya gago. • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e e dirisitsweng • Dirisa ditogamaano tsa tirisano mmogo tsa go tshaeletsana sentle mo maamong a ditlhopha. • Ranola le go buisana ka ditlhangwaponono tse di marara thata. 	<p>Go buisa setlhangwa sa tshedimisetso, sekao, pegelo ya tsa maemo a bosa go tswa mo lekwalodikgang, bukaggakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele ya setlhogo, ditlhogo le ditshwantsho • Go dirisa ditogamaano tsa go buisa: okola setlhangwa gore o kgone go bona kakanyokgolo, tlovisa matlho mo setlhangweng gore o kgone go ntsha dintlha tse di kgethegileng/ totobetseng. • Supa mokgwa o setlhangwa se rulagantsweng ka teng. • Bapisa/tshwantshanya dipharologanyo le go tshwana mo mafelong a a farologaneng. • Buisa ditlhangwa tsa tshedimisetso tse di nang le ditshwantsho, sekao, mmepe • Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele le go dirisa metlhala ya setlhangwa le tirisano • Ranola didiriswa tsa pono • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko 	<p>Go kwala setlhangwa sa tshedimisetso, sekao, karata ya tsa maemo a bosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha didiriswa tsa pono le diteng tse di maleba tse di siametseng maitlhomono • Tlhagisa tshedimisetso a dirisa mmepe, tshate, kerafo kgotsa sethalo <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsana • Go tseleganya • Go tlhotlha diposo le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matlhaodi (mefuta, lebotsi, masupi) <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maina – polelwanakalaina, polelwanakatlhalosi, polelwanakalatlhaodi <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya thanodi • ditumatshwano

Beke 9 le 10	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 5: TEKOTSI TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (20 maduo) • Potso 2: Setshwantsho pono (10 maduo) • Potso 3: Tshobokanyo (5 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (15 maduo)
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG			
<p>Ditiro tsa go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa Reetsa le go Bua • Ditiro tsa go Reetsa le go Bua tse di ikaegileng ka maemo a Covid 19. 	<p>Ditiro tsa go Buisa le go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa puisetsogodimo • Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlhaotsweng mo kgweditharong 	<p>Ditiro tsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tsa dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong tse di farologaneng

TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG 2		
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (20 maduo) <p>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tirisano (10 maduo) <p>E kwalwa pele ga teko</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 5: TEKOTSI TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (20 maduo) • Potso 2: Setshwantsho pono (10 maduo) • Potso 3: Tshobokanyo (5 maduo) <p>Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (15 maduo)</p>

MOPHATO 6 KGWEDITHARO 3

DIKGON O	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
<p>KGWEDITHARO 3 BEKE 1-2</p>	<p>Go buisana ka padi Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa nopolo e e buisiwang ya padi • Bonelapele se se tlileng go diragala • Tlhalosa ntlhakemo ya mokwadi le ya mmuisi • Tlhomama mo setlhogong • Tlhaloso e e kgodisang • Buisanang ka dikgopolo tse dikgolo le dintlha tse di kgethegileng/ totobetseng. • Botsa dipotso tse di maleba le go tsiboga sentle. 	<p>Go buisa padi Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le go buisana ka dithitokgang/diteng tse di nyalanang/ amanang • Supa le go tlhalosa thitokgang/ kgangkgolo • Buisanang ka baanelwa • Supa le go buisana ka maikutlo a a tlhagisitsweng. • Buisanang ka kemiso le go khutla ga ditiragalo ka mokgwa o o sa solofelwang/phetogo e e sa solofelwang. • Amanyana ditiragalo le baanelwa le botshelo jwa gago. • Go dirisa dikgato tsa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng • Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo le babuisi/baamogedi • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko • Akanya ka setlhangwa se a se ipueseditseng. • Tlotla kgang kgotsa dikakanyokgolo ka dipolelo di le 3 go ya go di le 5. • Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo ka ditlhangwa tse di buisitsweng. • Amanyana le botshelo jwa gago • Tshwantshanya/bapisa dibuka/ ditlhangwa tse di buisitsweng 	<p>Go kwala thadiso ya buka Dirisa foreimi/lethomeso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go kwala/thulaganyo: reetsa nopolo go tswa mo pading e e buisiwang • Tlhopha diteng tse di siametseng maitlhommo • Dirisa puo le popego e e maleba • Dirisa kagego/popego e e nepagetseng. • Rulaganya diteng ka tolamo lo dirisa tatelano. • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba, go akaretsa thuanysediri • Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go sira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabotsi, masupi, madirimafetedi <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • polelonolo, pakajaanong, phethi, pakatlang <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko • Makaelagongwe le malatodi

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 3 BEKE 3-4	<p>Go reetsa le go buisana ka dinaane, sekao, kinane kgotsa noolwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa tatelano e e siameng ya ditiragalo o dirise paka e e nepagetseng • Tirisano e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhopho. • Go reetsa • Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang letlhakore e tlhamiwang ka teng. • Buisanang ka baanelwa • Buisanang ka poloto, kgotlhang le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka melaetsa mo setlhangweng • Akanya ka boleng jwa tlwaelo ya ditso, le ditumelo. • Akanya ka kgaratlho magareng ga tshiamo le bosula. 	<p>Go buisa dinaane, sekao, kinane kgotsa noolwane go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa pele ga puiso, sekao, ponelopele e e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go okola, go tlodisa matlho, ponelopele, go lebelela ditlhangwa tsa pono gore o di ranole. • Buisanang ka diponagalo tsa mainane, sekao. baanelwa le melaetsa • Tlhama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo bo batliwang. • Thanolo le tsibogelo ya setlhangwa ka kakaretso • Sobokanya setlhangwa ka dipolelo di le 3-5 . 	<p>Go kwala sethalo/setshwantsho sa moanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagana ka baanelwa • Dirisa mafoko a a tlhalosang go bapisa/tshwantshanya baanelwa • Rulaganya, kwala setlhangwa sa ntlha le go boeletsa tiro ya gago, o totile go tokafatsa mopeleto, dipaka le go lomaganya dipolelo go nna ditemana tse di lomaganeng. • Bontsha go tlhaloganya maitshetlego (lefelokgang le nako), poloto, kgotlhang le thitokgang/ntlhakgolo • Tiriso e e nepagetseng ya dipaka. <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matlhaodi (agelela mo tirisong ya matlhaodi • Madiri (megatlana) <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tira le tirwa • Malatodi/kganetso <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matshwao a puiso (ditlogelo)

Mophato 6 Setswana Puo Ya Gae – Dithulaganyo tsa go ruta Kgweditharo 1-4 (2021)

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 3 BEKE 5-6	<p>Go reetsa kgang e khutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa ditiragalo ka tatelano e e siameng o dirisa paka e e siameng/ nepagetseng • Tirisano e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhopha. • Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang letlhakore e tlhamiwang ka teng. • Buisanang ka baanelwa • Buisanang ka poloto, kgotlhang le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka melaetsa mo sethangweng 	<p>Go buisa kgang e khutshwane go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho • Tlhatlhoba sethangwa go bona melaetsa e e bofitlha le go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshegetso. • Tlhalosa mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya mmuisi ka teng: ditogamaano tse di dirisitsweng, baanelwa • Buisanang ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng • Buisanang ka poloto, thitokgang/ntlhakgolo, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko 	<p>Kwala lekwalo la botsalano/ bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa kagego e e nepagetseng. • Bontsha temogo ya baamogedi/ babuisi le setaele • Dirisa segalo se se maleba • Rulaganya, kwala sethangwa sa ntlha le go boeletsa tiro ya gago, o totile go tokafatsa mopeleto, dipaka le go lomaganya dipolelo go nna ditemana tse di kopanengDirisa makopanyi, sekao, le gale, makaelagongwe le malatodi go tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng • Dirisa matshwao a puiso le mopeleto o o nepagetseng 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • makopanyi <p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • botemepedi, bokaobontsi <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: pakaphethi tsewedi, pakatlang tsewedi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kgaoganyo ya mafoko (dinoko) • ditumatshwano

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
<p>KGWEDITSHARO 3 BEKE 7-8</p>	<p>Go reetsa le go lebelela didiriswa tsa pono le theetso/buisa setlhangwa: khathunu/ dikgemetshana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Lebelela le go buisana ka diteng le melaetsa ya setlhangwa. • Buisanang ka bomaleba jwa ditshwantsho le setlhangwa. • Buisanang ka ga tlhotlheletso/nonofo ya ditshwantsho le mmimo. • Aroganya dikakanyo ka setlhogo le setlhangwa. • Buisanang ka mafoko a mangwe le a mangwe a mašwa a a botlhokwa mo go tihaloganyeng lenaneo. • Buisanang ka baanelwa- bagolo le molaetsa wa motheo. • Supa le go buisana ka mokgwa o temogo e tlhotlheletswang ke diteng, tihopho ya mafoko le puo ya mmele ya sebui. 	<p>Go buisa khathunu/dikgemetshana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang go tswa mo bukakgakololo kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala ditaello tse dikhutshwane tse di kwadilweng morago, go di ranola le go tlhalosa setlhangwaponone se se bonolo: dikerafo, dithalo, ditshwantsho • Tlhatlhoba setlhangwa go bona melaetsa e e bofitlha le go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshegetso • Tlhalosa ka mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya ya mmuisi ka teng: ditogamaano tse di dirisitsweng, baanelwa • Buisanang ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo setlhangweng • Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng ka bosupi. • Ranola le go sekaseka dintlha mo ditlhangweng tsa ditshwantsho • Fetolela dintlha go tswa mo sebopegong se sengwe go ya go se sengwe. 	<p>Go kwala khathunu/ dikgemetshana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa foreimi/letlhomeso. • Tlhalosa kgopolo. • Neela boalo jwa kgatiso • Dirisa kagego/popego e e nepagetseng. • Dirisa baanelwa bagolo le ba tshegetso ba ba kgatlhisang. • Dirisa poloto le kgotlhang tse di nonofileng. • Kwala le go tlhama ditlhangwaponone lo dirisa puo, ditshwantsho le tlhotlheletso ya modumo ka boithamedu, sekao, papatso ya thelebišene <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: madiri (dipaka) mediriso, matlhalosi, matlhaodi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: tira le tirwa, puosebui le puopegelo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>

MOPHATO 6 KGWEDITHARO 3

Go Reetsa le Go Bua	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala le Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
<p>Porojeke la nngwe ya dikwalo tse di rutilweng: poko/Naane/kgangkhutshwe/terama/padi. Ela Tlhoko: Go nne le pharologanyo ya dikwalo tse di dirisetswang porojeke mo mephatong e e farologaneng. Dithulaganyo/lpaakanyo/Dipatlisiso tsa tlhagiso ya molomo le ya boitlhamedi jwa porojeke</p>			<p>Beke 7 -8</p>

<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 6: GO KWALA POROJEKE (40 MADUO) Kgato 1: Dipatlisiso (Barutwana ba dira dipatlisiso ka porojeke ya bona) (10 maduo) Beke 4-5 Kgato 2: Go Kwala (Barutwana ba kwala porojeke (30 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Beke 6</p>	<p>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG: TIRO 7: GO KWALA POROJEKE (20 MADUO) Kgato 3: Tlhagiso ya molomo (Barutwana ba dira tlhagiso ya molomo ya porojeke ya bona) (20 maduo) Tlhagiso ya Molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • O dirisa sebopego se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo • Tlhagisa dintlhakgolo le tsa tshegetso • Supa bosupi jwa dipatlisiso • Dirisa puo ya mmele e e maleba le bokgini jwa go tlhagisa sk. Tshebo ya matlho, lentswe le le utlwalang • Tsaya karolo mo dipuisanong • Neela diphithhelelo tse di tsepameng • Tshola le go tshegetsa dipuisano • Supa bosisi mo ditshwanelong le maikutlong a batho ba bangwe. <p>Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 le go rekota maduo</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mophato 6 Setswana Puo Ya Gae – Dithulaganyo tsa go ruta Kgweditharo 1-4 (2021)

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
<p style="text-align: center;">KGWEDITHARO 3 BEKE 9-10</p>	<p>Go reetsa le go buisana ka terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Buisanang ka diponagalo tse di botlhokwa tsa sethangwa. • Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang letlhakore e tlhamiwang ka gona le gore e tlhotlheletsa jang moreetsi. • Supa dithithokgang, botsa dipotso • Supa le go buisana ka boleng jwa sethangwa. • Golaganya diteng le melaetsa mo sethangweng le botshelo jwa gago. • Neela ditshwaelo tse di tseneletseng ka melaetsa e e mo sethangweng. 	<p>Buisa dithadiso tsa motshameko/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele ya setlhogo, ditlhogo le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: sekao, go okola, go tlodisa matlho go bona dikakanyokgolo le tsa tshegetso. • Buisanang ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng • Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng mo bosuping jo bo mo sethangweng. 	<p>Go kwala puisano/teramakhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa boanedi • Dirisa foreimi/lethomeso le le nepagetseng. • Bontsha segalo kgotsa maikutlo • Bontsha go tlhaloganya setaele le rejisetara. <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhagwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutu, ditlhogo, megatlana <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirwa, tira • Mabotsi <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • phegelo, khutlwana

DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG

<p>Ditiro tsa Go Bua le Go Reetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua • Ditiro tsa Go Reetsa le Go Bua tse di tsamaelanang le maemo a Covid 19. 	<p>Ditiro tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa puisetsogodimo • Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlhaotsweng mo kgweditharong. 	<p>Ditiro tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

MOPHATO 6 SETSWANA PUO YA GAE: TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG

<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go Kwala (10+30=40 maduo) <p>Porojeke la nngwe ya dikwalo tse di rutilweng: poko/Naane/kgangkhutshwe/terama/padi.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagiso ya molomo ya porojeke (20 maduo) <p>Ela Tlhoko: Go tshwanetse go nne le pharologano magareng ga dikwalo go ralala mephato</p> <p>Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 le go rekota maduo</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOPHATO 6 KGWEDITHARO 4

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 4 BEKE 1-2	<p>Go reetsa le go buisana ka setlhangwa sa ditaelo, sekao. resipe, dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa tsamaiso • Tlhaola diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo • Tlhokomela ditlhogo tse di bothokwa • Neela ditaelo tse di tihaloganyegang, sekao, o tla dira jang kopi ya tee • Tsaya dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng. • Botsa dipotso go tihaloganya. • Tshwaela ka ga go tihaloganya ditaelo. 	<p>Buisa setlhangwa sa ditaelo, sekao, resipe, dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaseka diponagalo tsa setlhangwa: thulaganyo le melawana ya ditlhangwa tsa ditaelo. • Rulaganya ditaelo tse di tlhakatlhakaneng. • Dirisa ditogamaano tse di maleba tsa go buisa le go tihaloganya: go tlodisa matlho • Bontsha go tihaloganya setlhangwa le mokgwa o se dirisiwang ka ona: puiso ya lefoko ka lefoko. • Lemoga le go tihalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo, le maitlhomoma/maikaelelo. • Tlhaola le go tlhatlhoba rejisetara ya setlhangwa. • Tihaloganya le go dirisa tshedimosetso ya ditlhangwa ka tsela ee maleba • Tshwantshanya diresipe le ditaelo tse pedi tse di farologaneng 	<p>Kwala setlhangwa sa ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thulaganyo e e kgodisang • Kwala lenane la didiriswa le ditswaki • Dirisa dithanodi • Dirisa modirisotaelo • Tlhama foreimi/letlhomeso la go kwala • Dirisa mekgwa ya go kopanya le ya go rulaganya dipolelo • Tlhalosa tsamaiso • Rulaganya mafoko le dipolelo ka nepagalo 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi a mokgwa, nako, lefelo.</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: polelotswako le polelopate</p>

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7

- Tlhagiso ya Molomo (20 maduo)

Tiro e, ke tsewetso go tswa mo kgweditharo 3. E wediwa le go rekotiwa mo kgweditharo 4

Mophato 6 Setswana Puo Ya Gae – Dithulaganyo tsa go ruta Kgweditharo 1-4 (2021)

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 4 BEKE 3-4	<p>Go reetsa kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Tsiboga ka tsenelelo ka go tlhaola diponagalo tse di botlhokwa tsa thadiso ya buka. • Gakologelwa dikakanyo tsa botlhokwa le tsa tshegetso tsa setlhangwa • Tlotla karolo ya kgang. • Tlhaola le go buisana ka boleng • Tlhaola le go buisana ka melaetsa ya setlhangwa • Tlhama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo o bo batlang. 	<p>Buisa kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: Sekao, go okola, go tlodisa matlho • Tlhaola dikakanyo tse dikgolo le tsa tshegetso. • Ranola le go buisana ka molaetsa. • Tshwaela ka tatelano ya ditiragalo tsa kgang. • Tshwaela ka tsibogelo ya setlhangwa • Tshwaele ka boleng • Tshwaela ka melaetsa e e mo setlhangweng • Tlhama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo o bo batlang. 	<p>Go kwala tshobokanyo e khutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala tshobokanyo e khutshwane. • Kwala ditiragalo tse dikgolo ka go dirisa tshate kelelo ya dikakanyo. • Rulaganya sentle • Tlhagisa dikakanyo tse di kgodisang sentle • Akanya ka tsibogelo ya maikutlo. • Dira dikatlenegiso. <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Maina, dipolelo le dipolelwana</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Madiri, dipolelo le dipolelwana</p> <p>Bokao jwa mafoko: mediriso, bokaobontsi, botemepedi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Khutlwana, phegelo, khutlokhutlo, tlogelo, letshwao la potso</p>

Mophato 6 Setswana Puo Ya Gae – Dithulaganyo tsa go ruta Kgweditharo 1-4 (2021)

DIKGONO	Go Bua Reetsa le Go Bua (Tiro ya Molomo)	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala LE Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong
KGWEDITHARO 4 BEKE 5-6	<p>Reetsa le go buisana ka maboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reeletsa tshedimosetso le go sobokanya dikakanyogolo, le go tlhokomela dintlha tse di totobetseng. • Buisa ka boleng jwa loago, setho le setso mo ditlhangweng. • Tshwaela ka mokgwa o boleng le melaetsa e fetisiwang ka ona mo setlhangweng. • Neela pegelo e e tletseng tshisimogo, e lekalekana e bile e aga 	<p>Buisa leboko Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo kgotsa ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso tse di farologaneng: sekao, go okola, go tlodisa matlho mo ditlhangweng • Tsibogela maboko ka tsenelelo • Tshwaela ka tiriso ya poeletsomedumo, tshwantshanyo le maetsi • Buisa le go tsibogela poko ka tsenelelo. • Ranola le go buisana ka molaetsa • Bontsha go tlhaloganya leboko le kamano ya lona le botshelo jwa gago 	<p>Kwala leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa poeletsomedumo, tshwantshanyo, maetsi, tshwantshiso, letshwao, thitokgang • Akanya le go tlhatlhoba se o se kwadileng le tiro ya boithamede. • Tlhama le go rulaganya dikakanyo ka go dirisa dikgato tsa go kwala. • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka dipolelo: sediri, sedirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko: tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, maetsi, letshwao</p> <p>Puosebui le Puopegelo</p> <p>Mopeleto le Matshwao a puiso: Masakana</p>

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 8

- **Setlhangwa sa tirisano (10 maduo)**

Se kwalwa pele ga teko

Go Reetsa le Go Bua	Go Buisa le Go Lebelela	Go Kwala le Go Tlhagisa	Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong	Kgweditharo 4 Beke 7-8
Poeletso	Poeletso	Poeletso	Poeletso	

<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 9: TEKO TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 MADUO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya Puiso (20 maduo) • Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo) • Potso 3: Tshobokanyo (5 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (15 maduo) 	<p>Beke 9-10</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG			
<p>Ditiro tsa Go Bua le Go Reetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua • Ditiro tsa Go Reetsa le Go Bua tse di tsamaelanang le maemo a Covid 19. 	<p>Ditiro tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa puisetsogodimo • Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlhaotsweng mo kgweditharong. 	<p>Ditiro tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong</p>

TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG 4		
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (20 maduo) <p>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tirisano (10 maduo) <p>E kwalwa pele ga teko</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 9: TEKO TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (20 maduo) • Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo) • Potso 3: Tshobokanyo (5 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (15 maduo)